

LOU GALETOU

FAI RIRE TOU LOU MOUNDE E N'ENGROGNO DEGU
"PER DEHARGNA LOUS LEMOUZIS"

CINQUEIMO ANNADO : LIMERO 7

JULIET 1939

DIE BO LOU LIMERO (no ve per mei)
Abounamen :
PER AN, NO PEÇO DE CEN SO

Direcl, Redaci, Administraci :
LIMOGEl, 21, rwo d'Aisso, telef. 55-48
Chèque Postal : 127-53 Limogel




Photo Jové

Qu'ei dins no vieillo galetieiro qu'un faï lous meilleurs galetous !

Veiqui lo pâto dau galetou dô mei de Juliet

SOUS LOU TUNEL	Francès.	LOU GALANT BARGER	Jean Reblier.
LOU RAIBE DE TRICOU	Lou viel Marsau.	TREIS PITAS BEZIS	Jan de lo Sourdouiro.
LES CHATAIGNES DU LIMOUSIN (chanson)	E. de Pradel.	EN BANTURLANT	Banturlo.
LOU CHABRI DE TABIRAUD	L. Dumazaud.	LOUS MAGNACAUS	Montazaud.
LAS GRAULAS	Gustou de lo Jutiso.	QU'EI ACO ?	

O jour d'aüei, gn'io mouyen de re fâ sei n'automobile, e, lo meita dô ten, no bouno voituro de rencontro forio vôt'r'ofa. Soulomen, fô lo troubâ de couflanço. Per coqui voû sirei tranquilei en nan veire ô

Etablissements BERNIS

"Service des Occasions"

31, AVENUE DE TOULOUSE, LIMOGES

Voû li trouborei lo voituro que vou fô, a d'un pri tout o fe rozounâble.

GRANDE PHARMACIE BRUNOT

35-30, Place des Bancs
LIMOGES

AUCUNE NE SERT MIEUX

Se bien pourta qu'el necessari,
Per lou piti, mai per lou gran,
N'a cha BRUNOT , lou Pouticari,
O miei de lo plaço dô Ban.

Expédition par retour du courrier dans toutes les directions

TOUTES VENDENT PLUS CHER

SOUS LOU TUNEL

Lou Graud Frisâ de lo Bussiero
Un fier garpou, mâ trop brenou,
Et Piti Jan de lo Teissiero,
Un ancien vâle de chaz nous,
Partiant tous dous per nô journado
A Limogei, l'autre mati :
Is voulant fâ cauco virado
Avant lous trabais de l'eiti.

Queu jour n'y vio gaire de mounde,
Soulain dins lour cumpartimen,
Is chantavant, vous n'en repounde
Et fumavant... mai que lou tren.
A Neissou, l'y mounio no feno
Qu'o sur soun bras un murija :
L'o n'o gro l'er d'essei malenno
Mâ, sur lou cop, is sount fija.

Qu'ei que l'eï gento, lo mâtino !
Ua pren plasei de lo visâ :
De gros tetous, lo taillo fino
Et daus oueis que farian damnâ.
Mâ, soun piti, un fier meinage,
Tout d'un cop se met de purâ :
Lo deboutonno soun corsage
Et sei feissons lou fai tetâ.

Tout en parlant lou tren s'enfilo
Sous lou tunel : un li venu re.
A l'autre bout un ei en viro.
« Qu'ei lou momen, embrassaz-me ! »,
Auvo Frisâ. Vite ô s'apraimo
Et sen no jauto sous soun nâ.
No jauto freicho coum'd laimo.
O l'embrasso, fai bien peïa !

Lous dous gaillards se fant sicado,
Se coudounien tout en risant.
« Lo començo bien, lo journado !
Fai Piti Jan en lo visant.
— Voueis-tu parias que iô l'embrasse ?
Dit lou Frisâ, d'un er malen.
— Tu n'as pas pô que t'embarrasse ?
Repoun l'autre tout douçomen. »

Frisâ s'en vai dins l'encougnuro,
Bien en faço dau tout piti.
O li caresso lo figuro
En li fasant : « Guili, guili ».
« Vous vesez be que co l'agaço,
Laissaz-lou doun ! li dit lo mai.
— Voudrio tant esse a so plaço ! »,
Repoun Frisâ, visant de biai.

So vesino echappo lou rire,
Lou piti lâcho soun tetou.
« Degu m'empeichoro de dire
Que vous seis gento como tout :
Quaus oueis ! Quau peu ! Quau petrenno !
Qu'eï plo si dous que dau velours !
Hurous queu que n'o gu l'etrenno !
Voudrio n'en vei tous lous jours. »

A queu momen, quauco secoussو
Fai toumbâ Frisâ tout de nâ
Sur lo feno que lou repouso,
Lou piti se met de purâ.
So mai l'embrasso, lou counsolo.
Frisâ s'ercuso tant qu'ô po.
Lo fai rire, creu qu'ô l'enjôlo
Et li perpauso tout d'un cop :

« Nous sount re louei de l'arribado,
Lou piti ei tourna plasen,
Vous n'a pas l'er d'esse chuoquado,
Embrassan-nous, sirai counten :
« Ye ! vous ne manquâ pas de lingo,
Repoun lo feno en risoutant ;
Leissâ-me doun : sai pas no bringo
Toujours en chercho de galant. »

Lou boun gaillard se met de rire,
Mâ parlo tant que, per mo fe,
A lo fi, lo châbo per dire :
« Eh be, oui, la, iô vole be !
Mâ qu'eï trop lôt, l'autre nous viso.
Sous lou tunel, dins un momen,
Vous me farez no boumo biso,
Et nous prêndrant tout notre tem ».

Mâ trop vite torno lo cliardo :
« Un cop de mai et qu'ei chaba...
Vous remerche, mò mignardo »,
Dit, tout huro, lou grand Frisâ.
Mâ notre home channio de mino :
Ce qu'ô vio troubâ de soun goû,
Quelo jauto freicho, si fino,
Qu'erro lou cu dau drolichou !

FRANCES.

LAS BOUNAS MEIJOUS

La fennas an toutes meifie d'une machino
a couser.

Las meilleurs se trôben chaz

JAYAT

18, rue du Consulat, Limoges

Un daus meilleurs relougers de lo villo quei
MARTIAL LAROUDIE

13, rue Darnet, Limoges

V'astreis l'y troubareis daus bijoux, de las
môtraz, daus reveils, de las pendulas et ô fait
tout a té bien las réparacis.

Per vei de bounas récoltas, fô sennâ de
bounas granas.

V'autreis las troubarez chaz

L. VILLENEUVE

Marchand grainier

12, rue Othon-Pécinet, Limoges, Tél. 54-55

Lou peichadour bien arna soun mounta per
l'omi

Pierre VOISIN

lou specialiste reputa per las gaulas las pù
souidas. Qu'ei se que las mounto se mei mo.

Tout pour la pêche aux meilleures conditions

45, rue Adrien-Dubouché, LIMOGES

Que fô co din lo vito per essei huroux ?
Uno bouna santa,

Uno feno adorabl

Et un boun poste de T. S. F.
Per vei lo santa, faut vous sugna...
Per vei lo feno idealo, faut la chercha...
Et per vei un bon poste de T. S. F. et pas
cher, faut na cha :

GERMANEAUD

20, faubourg de las arènas, Limoges
que vous promet de l'hours délicieusas si
vautreis sabai fa fleuri l'amour en ecoutant la
chansous.

Un troublo aussi din queu magasin : lus-
tres, lampas de chabel, potorio, hours d'ap-
partement.

Lou chabri de Tabiraud

V'autreis à plo ôvi parlà de Tabiraud de Mâleu, queu paubre garsou qu'ero tallomen beitio que lous tours que li ribavan erian coundeigus dins tout lou paï.

Quand sous parens fugueren morts, Tabiraud devenguet meître de lo proprieta. Iô vous dirai be qu'ô ne li demoureut pas lountem, per l'omour qu'en sieis meis ô aguet tout minja.

No ve, ô vio un jône chabri a vendre. Per fi de n'en tirâ un boun prix, ô dessideret de lou pourtâ a lo feiro d'Eymoutiers, et ô annouçet soun intenç a tous sous vesis.

Li vio, dins queu temps, a Châteunio, treis lefiers qu'erian vouleurs coumo de las jassas. Is apprengueren, ne sabe pas trop coumo, lo nuvello que Tabiraud niro a lo feiro et is dessideren de li rôba soun chabri. Vequi coumo is li se prengueren :

L'en mandi de lo feiro, Tabiraud partiguet a ped de Mâleu sur lou cop de las si'ôras. O vio mettu lou chabri dins un sa qu'ô pourtavo sur soun eichino. Coum'ô ribavo a Courtau (a treis kilomeîtres de Mâleu), ô rencontret un dô treis gaillards que li disset, en li mountrant lo teitio dô chabri que passavo per l'eiberturo dô sa :

— O ei doun bien gâte votre che, l'ôme, que vous lou pourtâ sur l'eipanto ?

Tabiraud ne reipoundet re, mas ô se penset : « Queu moussur ne deu pas veire bien clar, ô o prei moun chabri per un che ». Et ô countinuet soun chami.

Mas a lo Veytizou, ô troubet lou secound que li credit :

— Ei-co un che de chasso ô be un che de bargei que vous pourtâ dins queu sa, l'ami ?

Alei doun, Tabiraud poser lou sa, surtiguet lou chabri et erpliquei :

— Vous vesel be que qu'ei un chabri. Co n'ai pas de che.

— Qu'ei pas de che ? D'ante sei vous ?

— De Mâleu ?

— Et autreis pellâ quellas beitias dau chabris dins votre paï ? Autreis ne sei pas un pô fadars ? Iô disei a degu, vous vous farias barra en preijou. Ce que vous pourtâ qui, qu'ei un che de bargei.

Tout trebla, lou paubre Tabiraud countinuet soun chami, mas en se meimo, co lou charmenavo, ô se disio : « Io ne sabe pas ce que co vô dire. Qu'ei drolle co d'aqui, quis douz ômeis ne se coundeissian pertant pas, segur. Vai foulei que io me renseigne avant d'arribâ. Un veu tellomen de chosas drollas ô jour d'ahuei ! Io pourrio be me troumpâ ! ».

A Las Ribières de Bussy, ô rencontret lou troisième larroun. O li damandet vite, en li mountrant lou chabri :

— Dijas-doun, moussur, pourrias-vous me ballia un piti renseignomen ? Quelo beitio que io porte dins moun sa, coumo iô pellâ vautreis eissi ?

L'ôme viset un pau et reipoundet :

— Co d'aqui ? Qu'ei un che de bargei. Vous ne iô sabias pas ?

— Eh nou ! Figuras-vous que io ne sai mas meître dins moun be deipei un mei et avant ne m'occupavo pas de las beitias. Vous remerche beucop, vous m'ovei rendu un grand service. Io navo bien me fâ mouquâ de me per lous pelauds si iô vio riba entau jusqu'antò sur lou champ de feiro.

O poset lou sa, surtiguet lou chabri, li passet un grand cop de ped sous lo couo et li disser :

— Uchi, salo beitio !

Aprei co, per se counsoulâ de sous malurs, ô chabet de davalâ fâ un piti tour a lo feiro.

Autreis pensas se que lou chabri fuguet tôt massa.

Lou mei que ve vous countarai de quau feissou Tabiraud se faguet rôba soun âne (que ne se pellavo pas Carlo).

LUCIEN DUMAZAUD.

LAS GRAULAS

N'aime pas las graulas : quis auzeus tous negreis
Me fant pau quand crèdent, lou sei, quand lo net touumbo
E que lou ven dau Nord en possant sur lo couombo,
Fai planier lounjomen e puras lous aubreis.

Lo Mary m'ovio dit : « Vendras dimin-o-sei
» Au piti sautodour dau plâi de nôtro prado :
» Sitôt que siro net, iô li sirai ribado,
» Te dirai si châ nous volen nous fâ plozei ».

Lou dimin, quand siguei auprès dau sautodour,
Un troupeu de graulas, viroulliant se pausavo
Sur lous châtais dau bos ; lou ven chobrier buffavo,
Lou soulei s'escoundio (1) dins de grossas nivours.

Un frissoun tout d'un cop me foguet trimoulas.
De queu momen, cranguei no mechanto nuvello :
Si per malhur, Mary navo m'être infidèle !...
Mas, auviguei dous pas brodossas las feuillas...

Qu'ero ello ; me disset : « Sabei que t'aime bien,
» Mas, que volei, moun Jean, sei mas no paubro drôlo,
» Moun paï m'o menasso, l'i ai douna mo parolo ;
» E ! me pardounoras !... Aï proumei ô Julien... ».

M'embrosset, sen onet. — Dous auzeus tous negreis
Possavant, credavant, virouillivant en trouumbo
Dins mo teito, lou ven, en possant sur lo couombo,
Fosio plange (2) pus fort e puras lous aubreis.

GUSTOU DE LO JUTISSO.

(1) Se cachait.

(2) Se plaindre.

Lous astronômeis dans journalx se troumpen suven, mâ lous barometreis se troumpen pas, surtout quant is venen d'uno meijou de coundianço coumo

GAUTIER-LAVIGNE

13, rue Saint-Martial, Limoges. Téléphone 51-63

Is troubarant dans quelo meijou de las lunettas de prumier choix et pas char per legi oisa et sei peno l'amusant « Galetou ».



Dans meillours poéndaudours, lous pus malades
pizchen au lanche, j'as per réussi fô ven dans
clous coumo lo, de las lignas et de las gaulas
exprès. Per troubâ tout ce que lour fai meillier,
lour fô nà chaz.

COLOX, 8, rue Adrien-Dubouché
le meilleur magasin de Limoges, par quelas
besugnas. Lo paicho dahirro, qu'is se despe-
chant !

Pour vous, mesdames et pour vos enfants :
poissons rouges, aquariums, bibelots divers.

LOU BOUN LIBREI !

LOU BOUN PAPIEI !

LIBRAIRIE PALISSON

E. DESVILLE, Sucr., 5, place Fournier, Limoges. Tél. 27-52

Que parle tabe patelei soume francel

LOU GALANT BARGER

L'autre mandi, sur lo fôgeiro,
Un galant qu'aimo lou boun tem
Vantavo a no jôno bargeiro
Lou pecha que fai lour tourmen.

Qu'ei, disio-t-eu, lous pus aimable
De tous lous pechas capitauz ;
Quis que lou pelen « fi drui diable »
Segur lou cuneissen bien maû.

O n'ei gro tant impôrissable,
Quant ô s'apramo un l'auwo pas
Diras qu'ô marcho sur lou sable,
So traço ne se cunei pas.

L'amour o begu so rasado
Dins tous ouéis, coumo dins no fount,
Sei que l'aigo n'en sia troublado :
Un veù toujours l'azur au found.

Si qu'orio no si grande fauto
Ne cresâs pas que lou boun Di
Aurio ja fluri sur no janto
Quelas rosâs de paradis.

Te que tremoulovas de orainto
Au momen de te decidâ,
Veiqui que to bouchon risento
Deja me tourno couvidâ.

Dins toun parpai, toun cuer que boutro,
Me damando d'autreis peutous...
Demo sirai riba daboutro
Per t'aidâ gardâ lous moutous !

JEAN REBIER.

Un viei proverbe dit qu'a no bravo teito tout va bien.
Qu'ei belen be vrai. Mû lous choepus de chaz LEBUR fan
mier que coo : mettez-lous sur no vorro teito, lo parei bravo !

La Chapellerie LEBUR
et
LEBUR-MODES

Rue Adrien-Dubouché
LES MEILLEURS ASSORTIS DE LA REGION

Treis pitas bezis

I
Lou pâi Lionassou de Varnei
S'en anet l'autre dissadei
Veire lou medeci daus oueis.
« Moussur, disset-eu, vese trouble ! ».
— Quei beleu lo fauto dau vi,
Toun gros naz rouge io me dir.
— Nei gro, moussur lou medeci,
Nous ne soun pas dau mem'avis,
Quant ai begu iô vese double ! »

II
Lou viei pâi Matali, un sei de Sento-Crou,
En tournant de lo feiro
Un pau gris, mas huroû,
Per voueidâ so pedoueiro
S'accouter contre un mur.
Lou jet d'aigo, segur,
Mouillavo lous souliers : qu'ei un piti malhur
Que cuneissen lous vieis, mas lou nôtre, en coulero,
Disio, se bregetan : « Co n'ei pas coumo qu'ero,
A vingt ans, tous lous quinze jours,
Quant courio lo fumelo,
Usâvo no sumelo :
L'empeigno au jour d'ahuei ei purido en huet jours !

III
Le Marissou daa Point s'ci douas ves maridado,
Mas dau segound, Tôni, lo n'ei pas bien charnado,
Et lou prumier, Grand-Jean, que li plasio pas trop,
Se veù apres so mort, estima tout d'un cop.

« Si mi ne prenei pas lou defunt per modele,
Tu sauras, sei tardâ, Tôni, coumo me pele.
Entende que tu me pourteis, en te levant,
Au liet, lou chocolat, lou bûche et lou po blanc
Coumo Grand-Jean !

Et lou paubre Tôni, que n'ero gro feignant,
Toujours erigoussa, et toujours travaillant,
N'avio jamais de recoumpenso en se cœurant,
Coumo Grand-Jean !

Eitabe, un beau jour, notre home se vengeant,
A lo paicho faguet... ce que fent lous galants.
Mais quant lo Marissou lou trapet, l'embrassant,

Coumo Grand-Jean,

« T'as tort, li disset-eu, de venî en credant,
Faû coumo loun prumier que tu rencuras tant,
Iô faû coumo Grand-Jean ! »

JAN DE LO SOURDOIRO.

De là ve un chôsi de brave popici per topissa no chambro :
Gnio dô ôseu, de bork flour; mā lou soulei que tapo dessur e
lo poucheiro l'an tê bima.
Ei be un po eichivâ qui eini en prenan do popici SANITEX
que ne channio pas de couleur e se lâvo coumo no telo cirâdo.
Courez n'en châtâ châ GRANY, lou droguiste de lo place
dô Carmel.

Quand un o de bravas dens un ei toujours gente et un se
porto bien.

Per vei de bravas dens fô nâ trouba un boun dentiste :

Cabinet Dentaire R. Beyrand

38, rue Elie-Berthet

(Ras lo plaço daus Banes)

BOUS SOINS, BOUN TRABAI ET PAS TROP CHAR

LOU RAIBE DE TRICOU

Tan que voû sei sur têro, vautrei fozei be lou fodor,
mâ quan lo mor ve voû queri, qu'ei choba de rire e voû
voudria mountâ tou dre ô ceu sei possâ per lou purgatôri.

Voû à legi, di Lou Galetou dô mei de mar : « Tignasso
ô Porodi ». Qu'orio un brav'ôme queu Tignasso, pertan sen
Piere lou vougue jomai prenei châ se...»

Uno ne, Tricou, lou beu-pai de mo nêço, reibe qu'o li
vio entra, se, ô Porodi, e vei qui coum'ô se li prengue :
O tûte a lo porto. Sen Pierie deibrigue lou feneitrou. I se
metrèren de parlâ e co se rencontrent qu'i erian poren dô
cousta de so mai a Tricou.

Sen Pierie li disse :

— Tu ne sei pâ mor, ne pode pâ te boliâ de carto per
reentrâ. Mâ viso, si un te domando ce que tâ vengu fâ eici,
tu n'ora mâ dire que nou soun cousin e que tâ vengu me
boliâ de la nuvelâ de lo fomillo.

Tricou rentre. O vigue dobor no grando chambro, tan
grando que toutâ quelâ de lo têro assenbladâ. L'orio garnido
de lanpâ luchodâ que vian de là flanbâ de toutâ grandour.

Tricou vigue n'ange que fojo lou deitren. O li domande
ce qu'un voullo fâ de toutâ quelâ lanpâ.

— Ah ! li disse lou vâle dô Porodi, gn'io uno per chacu
dô crétién que soun sur têro.

— Dijo, l'ami, voudrio be veire lo mio.

— Aten-te no minuto.

L'ange legigue dessur un gran tobleu, prengue Tricou
per lo mo, li fogue fâ beuco de deitour, e lou mene dovan
no lanpo que vio no touto pito flanbo.

— Vei qui to vito, li disse-t-eu, tu n'a pâ per bien de ten
a restâ sur têro.

— E quelo qu'ei à cousta, disse Tricou, lo quau ei-co ?
E ô fojo veire no lanpo que vio no flanbo tan nauto coumo
se.

— Ah ! disse l'ange, quelo l'ei a to feno. L'o denguero
lounten a viôre. Qu'ei te, segur, que possorâ lou prumiei.

— Ei be, per moun armo, qu'ei plosen, tourne Tricou.

Pode iô metre un pau d'oli de lo lanpo de mo feno di lo
mio lanpo ?

— T'amusâ pâ a fâ coqmâ, qu'ei defendu de re mognâ,
e si co se sobio, un me fourio a lo porto dobor e, tu sâbei,
eici iai no bouno plâco e vole li restâ. Jomai n'en trouborío
no porieiro.

— Ah ! disse Tricou, gn'io mai de dou'ôrâ que sai plan-
tâ, ne tene pû sur mā chambâ, e ô se siecle per têro countrê
lá douâ lanpâ en lour viran l'eichino. Tandi que l'ange coun-
tugnavo de boueifâ, Tricou possavo so mo dorei se, trenpavo
soun de dî lo lanpo de so feno per n'en tirâ de l'oli qu'o
metio dî so lanpo a se...»

Aqui, ô trape un boun jôta. Qu'orio so feno que lou
reveillavo en lî credan :

— Bougre de viei vorau, â-tu chobâ de fâ tâ soletâ ?...

— Soboi voû ce qu'o fojo ? O cougnavo soun de dî lou
nâ de so feno e lou metio aprei dî lou seu...»

Crezei-voû que quei prope coqui ?

LOU VIEI MARSAU.

QUEI ACO ?

— Qu'ei aco, tant mais un tiro dessur, tant mais co
s'eicourci ?

Cherchas bien ; co n'ei pas malaisa troubâ. Qu'ei quau-
core qu'un veû dins toutes las meiojous. Co fai eimali las fennas,
mais l'an beû credâ, lous homeis las ecouten pas !

Cherchas bien ; co n'ei beleu pas ce que vous cresez.
Qu'ei quaucore de boun et de covenable, coumo tout ce
que nous metten sur lou journaû.

Beucop d'homeis n'en aimen lo sabour, mais quauca
fennas eberbidas, et lous redactours dau *Galetou*, que sount
pertant si lechadiers, n'ecrupissen pas dessur !

Vous troubarez lo repouaso lou mei d'ô.

No drollo que s'en vai en balado, bien maiado ei meta maridado !... Drollas, courez vite chaz

QUEYROI

7, boulev. Louis-Blanc, Limoges

per maiâ votre parpâ !

Lou magasin ei toujours en brando de flour, coumo un varget au mei de Mai !

LES CHATAIGNES DU LIMOUSIN

Nous n'an pas l'habilido de vous fâ legi de las chansous en français, per mour que — Di mercé — las chansous patoueisâs ne manquen pas. Mas quelo qui vanto talomen notre pays et sus chategnâs que n'an cregu bien fâ de lo mettre dins « Lou Gale-tou ».

Queu que l'o fâcho — li o plo louniem, qu'ero sous lou reî Philippe — ne poudio pas l'ecrire en patouei : qu'ero un Parisien que se pelavo Etienne de Pradel. Co fat plasei, n'ai co pas ? de sabai que tous Parisiens se mouquen pas toujours de notre Lemouzi.

Un troubo quelo chansou doubadou en musico chaz Jean Lagueny, boulevard Carnot, que vend toutes las chansous dau pays, francesas et patoueisâs.

Aux amateurs Marseille indique
La ligue avec un juste orgueil ;
Niorr vante son angélique,
La pêche est célèbre à Montreuil !
Au bon Normand la pomme est chère,
Comme au bourguignon le raisin.
*Mais à tous ces fruits je préfère
Les châtaignes du Limousin.*

On en voit sur toutes les tables,
Au Président même on en sert ;
Du pauvre, c'est le confortable,
Comme du riche le dessert.
Sœur de notre pomme de terre,
On te doit bien ce beau refrain :
*Oui, de tous les fruits, je préfère
Les châtaignes du Limousin.*

Aux honneurs, jamais je n'aspire,
La politique me fait peur ;
Ma gaité perdrait son empire
Si je devenais électeur :
Et j'irais, moi qui me régale,
D'un fruit que je trouve divin,
*Mettre dans l'urne électorale
La châtaigne du Limousin.*

Guillot, triste, dit à sa femme :
« Comment payer l'impôt foncier !
De joie notre voisin se pâme
S'il voit, chez nous, entrer l'huissier.

Mon voisin, d'humeur différente
Aux emplois brûlant d'être admis,
Nourrit de cuisine excellente
Des flatteurs et de faux amis.
Mais on verrait moins de Tartufes,
A la table de mon voisin,
*S'il leur servait, au lieu de truffes,
Des châtaignes du Limousin.*

Lorsque le temps impitoyable
Aura vu mes jours se ternir,
O Vienne, de ta rive aimable,
Je garderai le souvenir.
Et si jamais une couronne
Devait orner mon front sincère,
*Quelle soit de l'arbre qui donne
Les châtaignes du Limousin.*

Chez l'Allemand la bière est bonne,
Mayence exalte son jambon ;
Le miel est célèbre à Narbonne,
Comme à Lyon le saucisson.
A Périgueux la truffe est chère ;
On aime les pruneaux d'Agen.
*Mais à tout cela je préfère
Les châtaignes du Limousin.*

— Quoi, tu ne sais comment t'y prendre ?
Répond Jeanne, en battant des mains,
*Remplis ces sacs et t'en vas vendre
Nos châtaignes du Limousin,*"

DE PRADEL.

Elles vont bien à chaque table,
Aux Ministres même on en sert ;
Du pauvre c'est le confortable,
Et de l'opulent le dessert.
A Paris, à Londres, à Marseille,
A Tulle, à Brive, à Saint-Sornin,
*On mange, en vidant la bouteille,
Les châtaignes du Limousin.*

Tout est triste dans nos chaumières
Et dans la plaine et sur les monts,
Lorsque, sous les brumes sévères,
Nos châtaigniers sont inféconds.
C'est que des dons de la nature,
De l'épinard jusqu'au raisin,
*Rien ne peut valoir, je le jure,
Les châtaignes du Limousin.*

Et quand parfois dans nos montagnes
La disette se fait sentir,
Dans la ville, dans la campagne,
On n'entend que cris et soupirs.
Mais la Providence divine
Bientôt a banni le chagrin,
*Donnant, pour chasser la famine,
Des châtaignes au Limousin.*

MOTEURS ELECTRIQUES
tous usages

GROUPES ELECTRO-POMPES

MATERIEL ELECTRIQUE
AGRICOLE

"LAW"

Seul Concessionnaire
pour la Région :

EIS BOISMORAND

12, boulevard de la Cité, 12
LIMOGES — Téléph. 26-78

NOUVEAUTES, DRAPERIES, TISSUS, etc...

LECOMTE-CHAULET

Place des Bânos, 19-21, Limoges

Un m'o di, l'autre jour, que quelo-meijou tenio deipei cent-an. Beleu pâ tan. Mâ l'ei counegudo di tou lou poi... e pu loin denguero.

Elmandi voullo veire lou potrou. Guei de lo peno a possâ per nâ li parlâ. Li vio do mounde, dô mounde, diria qui baillen tou per re. De vrai, per lou leinagei, là nouveauté, lo sedo, degu ne po li fâ coumo i. I chaten dô moudeleû de besugnâ a boun pri e tournen vendre a piti benefice. Quei tou lou secre de lo meijou.

Nâ li no ve, voi li tournorei.



Is disen que tout ei char. Co n'ei gro vrañ. V'autreis verrem qu'un po ver no bravo garniture de chambre per pau d'argent, si y'autreis as lo bouno edio do n'a fâ no visito *

L'AMEUBLEMENT GENERAL (Union des Fabricants)
Limoges — Place de la Motte — Limoges
TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT
Tous genres

BEVEZ LOUS NUVEUS
SODAS LAPLAGNE
Pur sucre - Digestifs - Rafraîchissants

EN BANTURLANT

En queto sasou n'auriâ gaire lou tem de banturlâ. Pertant, dernieromen que co plevio, mountei a lo villa per me renseignâ sur toutes quelas locacis familiales et socialas, que degu li coumpren re.

Iô ribei un paû dabourou et lous bureus n'eran pas deberts. N'en proufitei per nà m'eviroullâ au Champ de Juliet qu'ei si be ratissa, si be signoula per daus jardiniers adreis, et que fai tant d'honneur a lo villa de Limogeis.

Mas quant li fuguei manquei toumbâ de cù ! Vous ne devinorâs jamais ce qu'is an mei per cimo de lo grando leio, ente las gentas damas van se permenâ, o be se sicliâ sur lous bancs.

A l'entrâdo, bien a lo vudo de touj lou mounde, i'an pôsa douas bobôyas de peiro qu'is pelen lo Vignano et lou Taurioun. Segur, co n'ei pas daus Lemouzis qu'an fa queu trabai. Qu'ei trop vorre !

La Vignano ci pas grossio que notre bujadier et ne saurâs pas de quâz biais lo visâ per lo troubâ gento, mas lou Taurioun, n'osoriâ pas n'en parâ. Qu'ei n'erpeço de gar-gantuan, bien mûri per mo fe, qu'ô daus retrous coumo no breto preito a vedelâ, no teito coum'un toupi, de las jarras coumo daus mars de chaten et degu n'ei fountu de dire si qu'ei n'home, n'feno o be un nurija.

Douas drollâs, plo reveilladas, que possavan, se reiten, fagueren lou tour, et quant las fugueren devant, se deissen per mier se rendre eante, mas las ne vigueren re, pertant l'an daus queis que vesen clar, et apres se vei dit quaucore a l'oreillo, las partigueren en s'eipoufidan. Co n'ei pas lou Taurioun que lour faro caprice !

Faguei coum'ellas. Me mettei de rire et m'en amei. Vaû mier rire que purâ. Et me suvenguei qu'uno ve — li o mai de trente ans — nous visovan me et lo Margui, sur lo piaco d'Orsay, lou « Chêne et le Roseau » d'au boun Lemouzi Courtheillas. Coumo troubâvo lo drollo gento er que lo deipi-gnâvo, darrei, devant, sei me preissâ, lo Margui me disser tout d'un coup : « Embrasso-me d'abord ! ». Co me planter. « Tu li pensâs pas, faguei-io, tu n'osorias pas, devant tout lou mounde ! ». — « Si t'as vounto, disset-lo, vague darrei lou Tribunaû ! ». Ne faut pas courirâ la las fennas. Nous li nerent. L'embrassei d'au mier que pougeui, lo me

TOUS LES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES
sont exécutés par

J. SAPINA
EYMOUTIERS (Haute-Vienne)

TRAVAUX D'AMATEURS — ACCESSOIRES
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
Déplacement sans frais pour Noces et Groupes

disset a l'oreillo : « Sais jalouso, et co me fasio degreu de veire que t'avias tant de plasei a deipignâ quelo drollo de marbre ! ».

Eh be, vous repounde, bravo gen, que lo Margui n'aurio pas etado jalouso dau Taurioun ni de lo Vignano !

S'en parlo perout de queu Taurioun, jusquanto a Sen-Junio, mais beleu plus loin.

Jan de Giano qu'avio na a las Ostencis, et que poset lou ped, sei fâ tenci, sur l'arte d'uno dama, se faguet-eu pas traïta de « gros Taurioun » !

Lou paubre home n'avio jamais avui quel'insurto, et ô ne pouget pas repoundre. Mas, deipei, quaucu l'ô renseigna, et si o tourno rencontrâ lo pito dama co se passoro maû !

Coumo nous li disian per lou counseula que daus mous-surs capableis an fa metre sur lou journal que li o re de pus beû, et que dins quelas coundicis co n'ei pas n'insurto, ô nous repoundet :

« Qu'ei poussible, et qu'ei beleu me que sais n'enoucen. Pertant si lo dama me bailler queu noum co n'ero pas per me fâ coumplimen, et si quaucu me tourno pelâ « Taurioun », is souint segur de lous mountâ, lous escaliers d'au Tribunaû ! ».

Per mo fe, si qu'ero bien jugea, Jan de Giano aurio gain de cause.

Moussur lou Mairo, vous que sei si fier d'au Champ de Juliet, ta be douba au goût de tout lou mounde, fazez vite menâ quelas bobôyas ente nous menen lou Carnovar lou jour de las Cendres. Las fan deshonour au pais daus emailleurs, et daus porcelaniers, qu'an lo mo si fino, et qu'aimen tant tout ce qu'ei brave.

Lou Galétoû n'ei pas riche, mas ô payoro pinto, de boun cuer, aux charretiers, et tous les Limougeaus siran countens !

BANTURLA.

Un ne po pus viôtre sei bicyclette. Tous n'en velen. Las bounas se troben chaz

FRANÇOIS CHAPUT

un garçou serr et boun drolle que demoro 14, RUE D'AIXE (en face d'au « Galétoû »). O vous foro daus prix rasounables et v'autreis pourrez chôsi mâmâ de quelas qu'an dounas plâcas. O fai las reparacis boun marcha.

Las consimeras d'au jour d'ahuc an trop de bounhur ! Las n'an pus matier de se cramâ lo figuro davant lou fourneau per fâ lô-marendon. Lo monletô, lo soupo à l'ignou, lou clafouti mais lou quitté rôti, tout ei sabourou et se mitouno tout sui, quand un emploiu :

PRIMAGAZ
qu'un troulo pertoub. (Lie un marchand dans chaque commune.)

LOUS MAGNACAUΣ

Tous lous vieis, a dies legas a l'entour de Sen-Germo, se souvenen de Mountazeu, n'ancien uchier de Sen-Germo, que muriqet en 1913. Qu'ero un brav'ome, plo plasen et qu'ovio fâ beucop de chansous. Las douas pus bravas erian be : « Las fennas dau bourg de Glanjeas » et « Lous Magnacaus ». Las se chanten d'enquêro. Notr'ami Dumazaud las ô cherchadas per lous lectours dô Galetou. Vei qui, ahuei, « Lous Magnacaus ». Lou mei que ve co siro « La fennas dau bourg de Glanjeas ».

Lous Magnacaus fosian lo teito,
Erian jalous de notro feito.
Is voulian que tout lou jour
De notre councours
No grando nivour
Fase pleure et tounâ
Sur lous Sen-Germas.

Is neren troubâ lour vicari :
« Visâ dins votre grand breviari,
Nous voudrian que penden tout lou jour
De lour councours, no grando nivour
Porte lo greulo et lou meichant tem,
Nous sirian countens ».

Mas lou curet qu'ero pas beitio
Disset : « Per fa manqua lo feito,
En d'uno messo de quinze francs
Nous eissaiaran, beleu nous pourran
Fa pleure et tounâ
Sur lous Sen-Germas.

Is courgueren touto lo journado
Sei trouba lo soumò damandado,

Et lou boun cure
Prenguet soun bounet,
Barret soun libret :
Puisqu'autreis ne mounudas pas,
Co ne pleuro pas !

Co se viret de sorto, de manièro
Que lou councours fuguet de prumièro,
Lous chavaus de boueis vireren
Et li mounteren
Qui que vougueren.
Qui que vougueren pas
Li leisseren fâ,
Jamai de feito lous Magnacaus
N'en faran entau.

MONTAZAUD.

HENRI ESDERS

O vend boun et boun marchâ et n'ien n'o per toutes las boursas
RUE ADRIEN-DUBOUCHÉ, A LIMOGES

LA VOITURE AUTOMOBILE POUR TOUTES LES BOURSES

Vous en avez besoin d'une... voyez les occasions de la

MAISON HUGUES

28, avenue de Juillet -:- LIMOGES



Exposition permanente de :

Citroën 7 et 11	Berlines traction avant
— 8 et 10	Conduites et commerciales
— C-4 F	Conduite et fourgon
— B-14 G	Conduite et marchande
Peugeot 601	Sup. conduite familiale
— 301 D	Sup. conduite 6 glaces
— 201	Belle conduite 5 places

Renault Celtaquatre	Sup. conduite 1937
— K Z I	Cond. et marchande
Licorne 5 CV	Cond. et cabriolet
Mathis 7 CV	Cond. et cabriolet
— 9 CV Belle conduite 5 places	
et 23 voitures tous modèles, tous prix	